

♩ = 90  
p

1. ðe - la Ye - su, ŋke - ke, si  
2. Wò 'me - kò - kòe, si - wo ŋu  
3. Le dzi - fo - xò - xò - nu, mía

wò ŋu - tò nà - kplò mí Fia Tò - wò le ŋu -  
wo - kò, srð - wò dzea - ni, A - kplò wo yi A -  
mò - kpò - kpò nu - wu - fe, 'Fi - si tso ti - ti -

ti - kò - kòe me la gbo - na, Ye nà - kpò dzi - dzò  
lē - vi la fe srð - ðe - fe : Ne wo - nò te - fe  
ti, nè - di b'a - me na - nò, Mía - te ŋu glo wò

le wò ðo fe ku - tse - tse ŋu Le wò 'me - fle - fle -  
si ne - dzra ðo na wo vò la, Nà - va wo gbo a -  
nyo - nyo ma - nya - gblò la kpa - kple Wo a - si - wo fe a -

wo do - me, Le wò 'me - fle - fle - wo do - me.  
su - bò wo, Nà - va wo gbo a - su - bò wo.  
bi - wo kpò, Wo a - si - wo fe a - bi - wo kpò.

4. Ne míakpò wò amenuveve fe nunyuiwo,  
Kesiṅonu mavò, si anò blibo la,  
Duikòkòe, Mawu fe ñugbedodo nutrenu,  
Aklè le mewò, Oo Yesu ! *(bis)*
5. Duikòkòe mavò na Mawu, na wò Tò fe Vi,  
Na wò 'megbetò-Vi, na wò Alèvi la !  
Afetò, nà be kòkòfeva fe keklè nadzè  
Le míame l'anyigba sia dzi. *(bis)*